

NEKA SEĆANJA IZ RADA PARTI.TEHNIKE (Šapirografu)

U BANJA LUCI IZ IMPIRAT. PERIODA

Ne sedam se tačno datuma, ali mislim da je bio konac 1939 ili početak 1940 godine, kada sam (tada kao član SKOJ-a) saznao za postojanje jednog šapirografa u Banjaluci, koji je bio sastavni dio partiske tehnike u gradu. Ovo sam sa ticanjem okolnosti doznao kad sam sa Odić Ivicom rasturao neke letke (izdate od CK KPJ) koji su po sadržaju bili isti aki dio tih letaka po formi bio je različit (otisci slova i hartija različiti) iz čega se videlo da su preštampani (umnoženi) nekadašnje redi čega sam ja Ivicu prepunitac kako je do toga moglo doći kada se radi o sadržaju istom letku, te zašto to nije odštampano u jednoj te istoj štampariji. Tada mi je on objasnio da su ovi letci na boljoj hartiji i bolje izvučeni otšampani u ilegalnoj štampariji CK KPJ savi slabiji lošije izvučeni i na labijoj hartiji da su izradjeni i odnosno da su izvučeni na Šapirografu u Banja Luci, koji ima mješani komitet. Objasnio je i to da štamparija CK KPJ i kad bi mogla u tolikoj mjeri (količini) otšampati letaka da to (po njegovom mišljenju) nebi učinilo, jer da je već količina letaka teže prenositi (prebacivati) iz jednog u drugo mjesto, radi čega se praktikuje slati određena količina za svako mjesto, a da razni komiteti Partije na terenu ove letke umnožavaju prema potrebi svoga mesta, kako se verovatno praktikuje i u Banja Luci. Nakon ovog saznanja o tom Šapirografu nije prošlo ni par mjeseci (radići sa Odić Ivicom u istom sktivu) on mi se je jednog dana obratio s pitanjem: kako bilo da onaj Šapirograf, kojim su štampani oni letaci, prebacimo do Tvoje kuće i da izvesno vreme bude tu smješten? Saglasio sam se s tim predlogom, jer me je i samog interesovalo kako to sve izgleda a pogotovo kako se s njime rukuje.

Tako je u govorenog dana (na veče) jedan mladji drug koga ni danas neznam kako se zove, dovezao u nekim kolicima jednu vreću (djek) gdje se nalazio Šapirograf, što sam u svom dvorištu prihvatio i privremeno smestio (u nekoj vreću) u podrumske prostorije svoje kuće, u ul. Muftije Djabića br.41. Ovaj drug nije mi rekao ni kako se zove, niti šta je donio, nego je po dolasku u dvorište samo upitao: da li si Ti "Crni?" i na moj odgovor da jesam rekao: "Ovo je posao "Ića" posle čega je pošao iz dvorišta rekavši - dovidjenja. Uutra dan je došao Ivić kod mene i Šapirograf smo iz podruma prenijeli na tavan naše stale (gdje je bio smetšeno sijeno). Međutim, ispostavilo se da je tu nemoguće raditi sa njim, a da su segdi ne primete, jer se stala nalazila u neposrednoj blizini ove

zgrade, gde su stenovale 2-3 porodice od kojih je jedna držala svoju kravu u taj štali. Iz tih razloga za nepuna dva mjeseca (koliko je tu bio Šapirograf) svega 1-2 puta je korišten, pa je odluk <sup>om</sup> nekog iz rukovodstva isti premešten na drugom mjestu. Tako je Šapirograf ponovno upakovan u vreću, a po tom obložen (nakočenom) travom i stavljen u sept, (korupa za sijeno i travu), a potom ga je Ivica odneo u pravcu "Potoka" odnosno "Mejdana", ali se nisam dalje interesovao gdje je posle smešten a dalje je tamo u opšte odnešen ili sasما u drugom pravcu, jer je tada bila praksa da se niko nizašta ne raspituje ako za to nema potrebe.

Međutim, negdje koncem 1940 ili početkom 1941 god. opet je zahtijevano preko našeg aktivca (koji se sastajao u kući Kararić Rifata "Lotara") da se organizuje prenošenje Šapirografa i to iz Bojića Banja u Međdan odnosno kod fethradije džamije. Prema tome proizilazi da je ovaj Šapirograf promenio nekoliko mesta u gradu i da je po potrebi prenošen s jednoga na drugom mjestu u gradu o čemu će verovatno izneti i ostali aktivisti.

Imaće, ponovno je drug Ivica Odic imao organizovati ovo prenošenje Šapirografa, pa je u namjeri da to što bolje zakamuflira na tome poslu angažovao i Kararić Rifata "Lotara" kao i svog mlađeg brata "Sacu" koji je mogao imati najviše 11-12 godina. Tako je "Lotar" kao stariji u odnosu na "Sacu" (iako i on po godinama vrlo mlađ i nedovoljno iskušan u ilegalnom radu i ako član SKOJ-a) pošao sa njim u Bojića Ban do kuće Boje odnosno Radmen Milana i Bože, gdje se tada našao Šapirograf. Samo im je dat Šapirograf (kao najobičnija stvar) kako bi ga prenijeli u Međdan odnosno do mesarske radnje Nike Jurinčića koja se našla u gradu kod džamije-fethradije. Međutim, naš tom poslu odnosno zadatku pokazali su krajnju neopremanost tako da je mali "Sacu" dio Šapirografa nosio podpuno otvoreno (neumotan) što je palo u oči nekom policiskom agenciju ili nekom njihovom konfidentu i odmah je uspostavljena pratnja, da bi ustanovili gdje se ti dijelovi Šapirografa nose. Kako su "Sotar" i "Sato" imali zadatak da Šapirograf donesu u radnju Nike Jurinčića, to su oni bez ikakve pažnje da li ih ko prati (verovatno to nisu ni pretpostavljali a koloni znali) direktno ušli u mesarsku radnju Nike Jurinčića, što je policiji još više dalo povoda da poduzme odgovarajuće mere, jer je Niko Jurinčić već tada bio kompromitovan kao komunist, te im je bilo jasno u koje i kakve svrhe služi ovoj Šapirograf.

Iz tih razloga agenti su priveli međug "Sacu" u policiju, a zatim i Kararić Rifata "Lotera" koji su posle zlostavljanja rekli za Odić Ivicu i Slavku kao i Jurinčić Niku, koji su tekodjer odmah uhapšeni. Uprava policije povela je nad njima svestrenu istragu vršeci strahovito zlostavljanja (naročito Nike Jurinčića) ali dalje nije niko otkriven, pa je uskoro policija istragu privela kraj, predajući ih sudu za zaštitu države.

Ali u međuvremenu je usledio napad Nemaca na Jugoslaviju početkom aprila 1941 godine i tek kada se je policijski aparat kraljevine Jugoslavije pošeо raspadati odnosno razilaziti i oni su bili oslobođeni i to zahvaljujući nekolicini aktivista (članova KPJ i SKOJ-a) koji su s njima iz zatvora održavali vezu, pošto ih ni u toj situaciji policijske vlasti nisu htale pustiti i ako je ustaše (uz angažovanje mjesnih krišara) policijski stražari su ne пустили stražarska mesta i oni (uhapšeni) su mogli poći kućama. Dakle, ni u tim časovima rasušla biv. Jugoslavije polic. vlasti nisu htale pustiti političke zatvorenike tj. komuniste imali namjeru predati ustašama. Ovaj stav policije najbolje su objasnili kasniji dogadjaji, jer se skoro polovina policijskog apreta bivše Jugoslavije javila u službi kod UNS-a odnosno redarstvenog ravnateljstva NEH jer su se sada za klanjeli Paveliću u mesto kralju.

I pored ovakvog stava policija zahvaljujući snaležljivosti KPJ i SKOJ-a svi politički zatvorenici (komunisti) pušteni su ih zatvora među kojima i Jurinčić Niko. Odić Slavko i Ivica, Kararić Rifat koji bi inače završili pred sudom za zaštitu države da nije došlo do rasuša bivše Jugoslavije.

Na taj način je i okončana ova istražba oko uhvaćenog (zaplenjenog) čepirografa od strane policije u Banja Luci.

Selman A. Jusuf, oficir JNA  
ul. Miloša Pocarca br.21.

Maj 1959 godine.

Prepisalo,

Banja Luka, 12-7- 1963.g.  
Zadržano za originalnu  
1. Lubro Dmota  
2. Stampač Lare

Oprezno:  
Zbirateljica  
Upravljač